



Yo vusuludzwa,  
i tevheda CAPS

Gireidi ya

2



## Zwikili zwa Vhutshilo nga Tshivenda

Bugu ya 1 - Themo 1&2



ISBN 978-1-4315-0261-5



**LIFE SKILLS IN TSHIVENDA**

**GRADE 2 – BOOK 1**

**TERMS 1&2**

**ISBN 978-1-4315-0261-5**

**7th Edition**

**THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.**

Bugu dza u shumela dzi re kha tselano iyi:

- Luambo Iwa Nyengedzedzo Gireidi 1 - 3  
(Nga nyambo dzothe dza tshiofisi)
- Luambo Iwa Nyengedzedzo Gireidi 4 - 6  
(Nga Luisimane)
- Litheresi ya Luambo Iwa Hayani Gireidi 1 - 6  
(Nga nyambo dzothe dza tshiofisi)
- Mbalo Gireidi 1 - 3  
(Nga nyambo dzothe dza tshiofisi)
- Mbalo Gireidi 4 - 9  
(Luisimane na Afrikaans)
- Zwikili zwa Vhutshilo Gireidi 1 - 3  
(Nga nyambo dzothe dza tshiofisi)

Dzina:

Kilasi:



**basic education**


Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



## Zwi re ngomu

### Themo ya 1 Siatari

- 1 Ri lila zwiliwa zwi re na mutakalo uri ri kone u tshila.....2
- 2 Mađi a ri n̄ea vhutshilo.....4
- 3 Ri vhulunga mađi .....6
- 4 Mufhe wo kunaho u ri fha mafulufulu .....8
- 5 N̄ne na vhar̄we.....10
- 6 Vhathu vhane ra tshila navho ..12
- 7 U shengedzana ho fa.....14
- 8 Muñwe na muñwe ndi wa tshipentshela.....16
- 9 Vhudipfi hashu .....18
- 10 Vhathu vhaholefhali .....20
- 11 Nwana muñwe na muñwe ndi wa tshipentsela .....22
- 12 Muhali wanga .....24
- 13 Khunakhiso ya mađi .....26
- 14 Kutshilele ku re na mutakalo ngomu.....28
- 15 Zwiliwa zwi no sina na zwi sa sini .....30
- 16 Holodei dza vhurereli na džinwevhho dza tshipentshela ...32



### Themo ya 2 Siatari

- 17 Khalañwaha .....34
- 18 Khalañwaha n̄na .....36
- 19 Khalañwaha .....38
- 20 U ambarela mutsho .....40
- 21 Zwifhinga zwi a amba .....42
- 22 U ṫavha n̄awa.....44
- 23 Zwiguka: Zwifuwo zwa bulasini.....46
- 24 Bulasini .....48
- 25 Zwiguka zwa ḫaka .....50
- 26 U dzumbama ha phukha.....52
- 27 Zwiguka zwa mađini.....54
- 28 Zwivhumbwa zwa Iwanzeni....55
- 29 Zwiguka zwa Iwanzeni .....56
- 30 Zwiguka zwi no tshimbila na miđi yazwo.....58
- 31 Zwiguka zwi no difhatela vhukhudo .....60
- 32 Dikishinari yanga .....62



Vho Angie Motshekga  
Minista wa Muhasho wa Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty  
Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dzo iñwalelwa vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phanda nga Minista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Angie Motshekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Enver Surty.

Bugu dza mishumo dza Rainbow ndi tshipida tsha zwe Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwiñisa vhukoni ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshiñwe tsha zwithu zwihulwane zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lambedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama ja Lushaka.

Hezwi zwe ita uri Muhasho u kone u bveledza bugu idzi, dzi kha nyambo dzothe dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo ja uri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa ḫuvha iñwe na iñwe khathihi na u vha na vhutanzi uri vha khunyeledze kharikhulamu yothe. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ndila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwifhio.

Ri na fulufhelo li no bva li mbiluni uri vhana vha do diphinä nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonewho, sa mudededzi, vha do diphinä na vhana avha.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria,  
South Africa  
© Department of Basic Education  
Seventh edition 2017

ISBN 978-1-4315-0261-5  
This book may not be sold.

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

# Gireidi ya

2



Zwikili zwa Vhutshilo  
nga **TSHIVENDA**  
Bugu ya !



Bugu iyi ndi ya:



# Ri lila zwiliwa zwi re na mutakalo urī ri kone u tshila

shumela la  
la u shumela la



Kha ri vhale

Mivhili yashu i lila zwiliwa zwi re na mutakalo u itela uri ri kone u aluwa. Ri tea u la zwiliwa zwi no bva kha zwigwada zwothe zwa zwiliwa duvha linwe na linwe. Ri tea u la zwiliwa zwi re na mutakalo u itela uri ri vhe na mafulufulu a u ita zwothe zwine ra tea u ita. Arali ri sa li zwiliwa zwi re na mutakalo, ri do lwala.

## Zwigwada zwitanu zwa zwiliwa

Thoro na  
zwibveledzwa  
zwa thoro



Vhañwe vhatu  
vha la miroho fhedzi.  
Zwi amba uri a vha li  
nama na luthihi. Vha la  
zwi no wela fhasi ha  
zwila zwigwada  
zwiñwe zwiña (4)  
zwa zwiliwa.

Nama,  
khovhe,  
ya zwamabesu,  
thebvu na nawa

Mapfura na oili (ole)

Miroho na mitshelo



Zwibveledzwa  
zwa mafhi





Kha ri ite nyito


Ambani na khonani yanu uri ndi zwifhio  
kha zwiliwa izwi zwi re na mutakalo  
ngomu. Zwi tangedzeleni.



Kha ri nwale

Dii teni u nga ni khou ya  
mavhengeleni na mme  
anu ni tshi yo renga  
zwiliwa zwa tshilalelo.  
Nwalani mutevhe  
wa zwiliwa zwi re na  
mutakalo zwine vha  
hanu vha do la.

## MUTEVHE WA ZWIRENGWA



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

# Mađi a ri nea vhutshilo

Themo ya / - Vhege ya / - Bammbiri / a u shumela / a

Kha ri ambe

Ndi nga mini ri tshi lila mađi?  
Vhatu, zwimela na zwipuka vha  
lila mađi uri vha kone u tshila. Mađi  
a tshimbidza zwiliwa zwine ra la kha  
zwipida zwo fhambananaho zwa  
mivhili yashu. A dovha a thusa kha  
uri mivhili yashu i bvise malatwa.




Kha ri ite nyito

Ri shumisa mađi duvha linwe na linwe midini yashu. Vhudzani khonani yanu  
nga zwithu zwothe zwine zwa ni dela muhumbuloni zwine mađi a shuma  
khazwo. Ni kone u ola zwifanyiso zwa 4 zwi no sumbedza uri ri shumisa mađi  
nga ndilade. Nwalani maipfî nga ntsha ha tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe a no  
talutshedza uri tshifanyiso itsho tshi amba nga mini.






Kha ri nwale

Madi ri a wana ngafhi? Talani mutalo ni tshi tuma  
ipfi linwe na linwe na tshifanyiso tshone.



tshisimani
tshipelupelu
mulamboni
damuni
gwedzhoni (bidzini)



Bvelani nnda

Musi ni sa athu u ya nnda u ya u ita ndowendowe, thomani ni onyolowe sa tshimange. Hezwi zwi do ni thusa uri muvhili u si kondé u tħaramuwa. Ni dovhe ni onyolowe hafhu musi no no fħedza ndowendowe u itela u digedha na u femuluwa. Hezwi zwi do ni thusa uri misipha i si vhavhe nga murahu.



- Thamuwani sa tshidula. Itani miungo ya zwidula.
- Posanani bola kana tshisagana tsha nawa. I gavheni.
- Ni kone u posa bola kana tshisagana tsha nawa muyani ni gavhe.
- Tengenedzani tshisagana tsha nawa kha tħoho ni ite mbambe ya u hwenya ni na khonani yanu. Wanani uri ni nga kona u tengenedza tshisagana tsha nawa tshifhinga tshingafhani.



Teacher:  
Sign:  
Date:

3

# Ri vhulunga madi

Themo ya 1 – Vhege ya 2 – Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri ambe

Madi ndi tshithu tshihulwane, ri songo a tambisa.  
Ambani na khonani dzañu nga ndila dzo  
fhambananaho dzine ra nga vhulunga madi ngadzo.



Kha ri nwale

Zwikhalani zwi re afho fhasi ñwalani  
mihumbulo mivhili ya u vhulunga madi.

1.

\_\_\_\_\_

2.

\_\_\_\_\_



Kha ri ite nyito

Shumisani khirayoni dzañu  
kha u ita phositarara ya  
makolokolo i no amba nga u  
vhulunga madi. Phositarara  
yanu i tea u tutuwedza  
vhanwe uri vha vhulunge  
madi. Musi no no ita  
phositarara yanu, i sumbedzeni  
khonani dzañu.

6

Deithi: .....





Bvelani nn̄da

Kha ri tambe mutambo wa "Ndi tshifhingade,  
Vho Phele?"

Muñwe wa vhoiwe u do vha phele.

Seilisanani u vhudzisa uri Ndi tshifhingade,  
Vho Phele?

Tshifhinga tshothe musi no no vhudzisa,  
Vho Phele vha ambe tshifhinga.

Fhedziha, arali Vho Phele vha ri "ndi tshiswitulo!"  
vha do mbo di ni pandamedza. Ni tea uri ni  
shavhe vha sa a thu ni fara.



Wanani hupu ya u tamba ngayo.

Inwi na khonani yanu ni fanelu u sielisana u  
pfuka hupu iyi, ni thoma nga u pfuka ni tshi  
tou tshimbila ha da u pfuka ni tshi tshimbila  
nga zwanda.

Farani hupu yo tou ima ngeno khonani yanu  
a tshi khou sera vhukati hayo. Sielisanani u  
tamba ngaurali.



Tsha u fhedza,  
ni kha zwigwada  
zwa vhanavhana,  
itani ndowendowe ya  
mutshino wa sialala  
wa Afrika Tshipembe  
ni u tanele  
vhañwe.

Teacher:	Sign:
Date:	



# Mufhe wo kunaho u ri fha mafulufulu



Kha ri vhale

Mufhe une ra fema u na oksidzheni. Hezwi zwi thusa mivhili yashu uri i shumise zwiliwa zwe ra da. Zwa ita uri ri wane mafulufulu kana maanda a u tshila. Musi ri tshi fema mufhe wo tshikafhadzwaho, mivhili yashu a i koni u shuma zwavhuđi.



Kha ri nwale

Dzulani na khonani yanu. Vhuvhili hanu, f'hedzisani mafhungo a re afho fhasi:

Ndi tea u wana mufhe wo kunaho ngauri

Musi mufhe u na tshika

Mufhe u vha na tshika musi

Zwine ra nga ita u itela uri mufhe u dzule wo kuna:

1.

2.

Deithi: .....



### Kha ri vhale

Vhathu vha lila masana u itela uri vha dzule vhe na mutakalo wavhuđi. Masana a thusa mivhili yashu kha u sika Vithamini D. Ri a i shumisa kha u fhađa marambo o khwađhaho.

Masana a kalula a a dina. Ri nga swa lu no vhavha. Ni tea u shumisa zwidolo zwa philamasana na u ambara muňadzi u itela u tsireledza lukanda kha vhuhali ha đuvha.



### Kha ri nwale

Dadzani zwikhala zwi tevhelaho:

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_



### Kha ri imbe

Imbani luimbo ulu  
ni vhandele zwanda  
mudivhithe walwo.



Tsingandedede, honyana

Ri ya murohoni, honyana

Masana a a d ifha, honyana

Tsingandedede, honyana

Ri ya mugeroni honyana

Kud uvha kwo bva, honyana

Tsingandedede, honyana

Ri ya khunini, honyana

Ri d o t avhela d uvha, honyana

Ni tea u shumisa zwidolo  
zwa philamasana na u  
ambara muňadzi u itela  
u tsireledza lukanda kha  
vhuhali ha đuvha.



Teacher:
Sign:
Date:

5

# Nne na vhanwe

Themo ya 1 – Vhege ya 3 – Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri ambe

Ro̥he ri na khonani dza mbiluni.  
Ni zwi ñivha hani uri muthu ndi  
khonani yanu ya mbiluni?



Kha ri ñwale

Kha tshikhala tshi re afho fhasi, ñwalani zwithu  
zwi no ita uri muthu a vhe khonani ya mbiluni.



1.

\_\_\_\_\_

2.

\_\_\_\_\_

3.

\_\_\_\_\_

4.

\_\_\_\_\_



Kha ri ñwale

Elekanyani nga mbudziso idzi ni kone u ñwala phindulo dzanu.

Ni na khonani nngana?

Khonani yanu ya mbiluni u pfî nnyi?

Ni na tshifhinga tshingafhani ni dzikhonani?

Ndi zwifhio zwa tshipentshela zwine khonani yanu a vha nazwo?

10

Deithi: .....



Kha ri ambe

Dzulani na khonani yanu ni ambe nga zwitatamennde hezwi. Dzhenisani thiki (✓) afho tshibogisini arali zwi zwone, na tshifhambano (✗) arali zwi si zwone.

## Mutevhemutolavhukonani

Dzhenisani ✓ kana ✗

Khonani yanga i a mmbavhalela.

Khonani yanga i a nthusa.

Ndi kovhekana zwithu na khonani yanga.

Khonani yanga ha lwi na nne.



Kha ri ite nyito

Elekanyani nga tshithu tshine na nga ita u itela uri khonani yanu a pfe e wa tshipentshela. Ni kone u ola tshifanyiso tsha hone kha fureme. Ni elelelwé u khavhisá fureme ya tshifanyiso. Musi no no fhedza, ambani nga mivhala yo dzikaho na i rindidzaho ye na i shumisa tshifanyisoni tshanu.



Kha ri nwale

Nwalani mafhungo mavhili nga tshifanyiso tshanu.



6



# Vhathu vhane ra tshila navho

Themo ya 1 – Vhege ya 3 – Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso. Elekanyani nga zwine khonani mbuya dza ita, ni ambe ngazwo ni kha tshigwada tsha vhoiwe. Zwino elekanyani nga zwine khonani mmbi dza ita. Dzhenisani thiki kha tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe tshi no sumbedza khonani mbuya, na tshifhambano kha zwi re na khonani mmbi. (✓) (✗)







## Kha ri vhale



Vhalani fhungo linwe na linwe ni kone u khalara  
tshifhatuwo tsha Ee kana tsha Hai. 😊 😞





Ndi khonani mbuya.





Ndi a vhavhalela  
khonani dzanga.





Ndi fara vhane nda dzhena navho kilasini  
zwavhudzi.



Vhane nda dzhena navho vha a mpfara  
zwavhudzi.



Ndi na vhuhwaho kha  
vhane nda tshila  
navho.



## Bvelani nnda

Kha ri tambe "Nkandeni murunzi".



Inwi na khonani dzañu lingedzani u kandana mirunzi.  
Sielisanani ni vhone uri ndi mirunzi mingana ine na  
nga i kanda. Ni songo ima fhethu huthihi u itela uri  
khonani yanu a si kone u ni kanda murunzi.



# U shengedzana ho fa

Themo ya 1 – Vhege ya 4 – Bammbiri ya u shumela ja



Kha ri nwale

Lavhelesani tshiñwe na tshiñwe tsha izwi zwifanyiso.

Ni nga ita mini arali ho vha hu inwi ane a khou shengedzwa? Tsini na tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe, nwalan fhungo lithihi li no amba uri ri tea u fara vhanwe vhathu nga ndilade.




---



---



---



---




---



---



---



---




---



---



---



---



### Kha ri ite nyito

Itani litambwa ni na khonani yanu la musi muñwe ñwana a tshi shengedza muñwe. Ni kone u amba uri ni nga thivhela hani u shengedzana.



### Bvelani nn̄da


Dikhethekanyeni ni bve zwigwada zwa vhatu vha 5.

Imani nga muduba ni ñekane bola kha muduba wonoyu.

Wanani uri ndi tshigwada tshifhio tshi no ḥavhanya u pfukisa bola. Musi no no fhedza, lingedzani u pfukiselana bola nga ndila dzo fhambananaho:



- Nekedzani ane na dzhena nae a re murahu hañu bola nga u i serisa milenzheni yanu.
- Nekedzani ane na dzhena nae a re murahu hañu bola nga u i pfukisa nt̄ha ha ḥoho.
- Nekedzani ane na dzhena nae a re murahu hañu kha tsha monde bola.
- Nekedzani ane na dzhena nae a re murahu hañu kha tsha u la bola.
- Zwino poselanani bola ni vhone uri ni nga i gavha lungana.



# Muñwe na muñwe ndi wa tshipentshela

Themo ya 1 – Vhege ya 4 – Bammbiri ya shumela ja

Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso ni bule uri avha vhana vha fana nga mini. Ni bule na uri vha f'hamvana nga mini.





### Kha ri vhale

Itani nyito i no khou tevhela ni kha tshigwada. Lavhelesani vhana vhothe vha re kilasini yanu. Zwino vhalani zwitatamennde zwi tevhelaho. Arali tshitatamennde tshi tshone, dzenisani thiki (✓) tshibogisini tshi re kha tsha u ja, arali tshitatamennde tshi si tshone, dzenisani tshifhambo (✗).

Dzenisani ✓ kana ✗

Vhatukana na vhasidzana vha a fana?

Vhana vhothe vha na mavhudzi a muvhala muthihi?

Vhana vhothe vha na maço a muvhala muthihi?

Vhana vhothe vha na zwanda zwa saidzi nthihi?

Vhana vhothe vhane na dzhena navho vha a lingana nga vhulapfu?



### Kha ri ambe

Ni a kona u zwi vhona uri rothe ro fhambana? Ni a kona u zwi vhona uri ri a dovha ra fana rothe.

Dioleni tshifanyiso. Ni shumise lipusitiki kha u ita khanndiso ya minwe yanu ni nothe tsini na tshifanyiso tshanu.



No vha ni tshi zwi divha uri a hu na muñwe muthu liphasini lothe a re na khanndiso ya minwe i no fana na yanu? Ni wa tshipentshela nga maanda, ndi inwi ni nothe shangoni!





Kha ri ambe

# Vhudipfi hashu

Ambani nga tshañu uri ni dipfa hani musi tshithu tshavhuđi tshi tshi bvelela kha inwi. Zwino ambani nga tshañu uri ni dipfa hani musi tshithu tshi si tshavhuđi tshi tshi bvelela kha inwi. Hezwi zwi pfí ndi vhudipfi. Nwalani uri avha vha dipfa hani.



Kha ri nwale

Nwalani phindulo dza mbudziso dzi re afho fhasi.



Ni takadzwa nga mini?

---



---



---

Ni tungufhadzwa nga mini?

---



---



---

Ni shushedzwa nga mini?

---



---



---

Ni nyanyulwa nga mini?

---



---




---



## Kha ri ite nyito

Olani na u khalara tshaini iyi ya vhukonani. Lingedzani uri mipopi i si fane, u itela u sumbedza uri ro<sup>th</sup>e ro fhambana nahone ri rine vha<sup>n</sup>e. Musi no no ita izwi ni nga gera tshaini ya vhukonani i re kha siatari la zwigeriwa li re vhukati ha bugu iyi. Itani uri mipopi i fhambane u itela u ri humbudza uri ro<sup>th</sup>e ri vha tchipentshela.



## Bvelani nn<sup>d</sup>a

Kukumusani muvhili wa<sup>n</sup>u nga hune na nga kona.

No no ralo ni lingedze u u t<sup>h</sup>ukufhadza.

Zwino lingedzani u dilapfisa.

Fhedzisani nga u lingedza u dipfufhifhadza tshot<sup>h</sup>e.



Teacher:
Sign:
Date:

10

# Vhathu vhaholefhalı


Themo ya 1 – Vhege ya 5 – Bammbiri la u shumela la



Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi.

- Ndi tshaka dzifhio dza vhaholefhalı dzine na kona u dzi vhona?
- Muñwe na muñwe wa avha vhana u shumisa mini kha u dithusa (difarisa)?
- Ndi thaidzo dzifhio dzine na vhona u nga avha vhana vha nadzo vhutshiloni ha duvha linwe na linwe?
- Ambani ngauri ri nga vha thusa nga ndilade.



Kha ri nwale

Lavhelesani zwifanyiso zwi re afho fhasi.  
Fhedzisani mafhundo.

Rosemary ha koni u tshimbila.

U shumisa \_\_\_\_\_

kha u ditshimbidza.



garikitshidulo

Thabo o pofula nahone u  
shumisa \_\_\_\_\_  
tshi tshimbila.

mmbwanyendedzi



tshithusaupfa

Sam o dzinga ndevhe.

U shumisa \_\_\_\_\_ uri  
tshi mu thuse u pfa.

luambo lwa tswayo



Jabu ha koni u amba.

U shumisa \_\_\_\_\_ a  
tshi davhidzana na vhariwe.


magodobo (thonga)

Muano u shumisa \_\_\_\_\_  
a tshi tshimbila.



Kha ri ite nyito

Shumisani vumba kana vumba  
ja u tambisa kha u vhumba vasi  
kana khaphu.



Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

11

# Ñwana muñwe na muñwe ndi wa tchipentsela

Themo ya 1 – Vhege ya 6 – Bammbiri la u shumela ja



Kha ri ambe

Avha vhana vho fhambana na inwi nga mini?

Ni fana navho nga mini?



Kha ri vhale

Vhana jifhasini rothe vha na holodei dza tchipentshela.

Rothe ri pfana na u tamba na u imba.

Rothe ri lila zwiliwa.

Rothe ri tea u dzhena tshikolo.

Arali ri tshi lwala, rothe ri lila dokotela.

Rothe ri tea u vha na vhudele ra kuna.

A ro ngo tea u ya u folela mishumo.


Rothe ri vhana.



### Kha ri nwale

Vhudzisani khonani dzanu dza 3 mbudziso idzi. Nwalani phindulo dzadzo zwikalani zwi re afho fhasi.

Nwalani madzina a khonani yanu			
Vhurereli hanu ndi hufhio?			
Ni pembelela zwifhio zwa tchipentshela?			
Ni la zwiliwa zwifhio?			
Ni ambara zwiambarođe zwa tchipentshela?			
Ni pembela na vhonnyi?			



### Kha ri ite nyito

Lavhelesani tshifanyiso.

Ndi mepe wa liphasi lashu. Ni a kona u zwi vhona uri liphasi lashu li na mavu na madanzhe. Khałarani madanzhe nga muvhala wa lutombo. Khałarani shango nga muvhala wa buraweni. Olani khovhe dzi si gathi dzi lwanzheni.



# Muhali wanga

Themo ya 1 – Vhege ya 6 – Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri ambe

Ambani ngauri hu na vhana vha re vhaholef hali naa tshikoloni tshanu.

Tshikolo tshi nga ita mini kha u vha thusa musi vhe tshikoloni? Vhaholef hali vha nga vha ngwena (dzitschampiyoni)?



Kha ri vhale

Vhariwe vhahali ndi vhaholef hali. Ri a vha tama ra vha edzisa. Afrika Tshipembe hu na ngwena nnzhi dza mitambo dzine dza vha vhaholef hali. Ni nga kona u elekanya uri ndi vho nnyi?

Natalie Du Toit o lonzwa tshipida tsha mulenzhe wa monde u bva kha tshinungo musi wa khombo ya thuthuthu. Utshimbila nga mulezhe wa mafanedza fhedzi a tshi bambela u veka nga mulenzhe muthihi.




Kha ri ambe

Ambani nga vhaholef hali vha no ita zwithu zwi no mangadza.

Elekanyani nga:

- Vhathu vho pofulaho vhane vha lidza zwilidzo. Hu na ane na mu divha?
- Vhathu vha sa koni u pfa vhane vha nwala nyimbo. Hu na ane a nga vha tsumbo?





Kha ri ñwale

Zwikhalani zwi re afho fhasi, ñwalani zwidodombedzwa  
zwa muhali wañu kana muthu ane na mu edzisa.

## Muhali wanga kana muthu ane nda mu edzisa ndi:

Olani tshifanyiso tsha muthu a re muhali kana ane na tama u mu edzisa. Ñwalani maipfi tsini na tshifanyiso tshine tsha ɻalutshedza uyo muthu nga ndila ya khwiñesa. Tsumbo: u takalela vhathe, u a thusa, ha na nyofho, u na lufuno.

Ni nga vha muhali nga ndilade? Rerani na khonani yanu nga mihibulo  
ine na vha nao. Zwino ñwalani tshit̄ori tshine khatsho inwi na vha muhali.  
Fhedzisani mafhungo afho fhasi:

Liñwe ðuvha ndo

Nda mbo ði humbula u

Nda

Ndi zwone zwe nnyitaho muhali zwenezwo.



# Khunakhiso ya madi

Themo ya 1 – Vhege ya 7 – Bammbiri la u shumela la



Kha ri vhale


Lavhelesani ngilasi ya madi.

Ni a kona u vhaba zwi re ngomu ha madi? Hai, a ni koni. Hone no vha ni tshi zwi divha uri tshinwe tshifhinga madi a a vha na zwitzhili (zwitshili)? Zwitzhili zwa hone ndi zwitukutuku lune zwi si kone u vhaba nga matto a nama. Arali na nga nwa madi ni songo thoma na vhaba zwitzhili ni nga lwalla vhabuka. Ri tea u dzulela u vha na vhaba zwitzhili zwi re afho fhasi.



Kha ri ambe

Ambani uri hu nga bvelela mini arali ri tshi nga nwa madi a re na tshika (a muhulu). Zwino lavhelesani zwifanyiso zwi re afho fhasi.



Posani philisi dza klorini ngomu madini.



Vhilisani madi  
minete ya 5.



Shelani khemikhala.



Filitharani madi.





### Kha ri ambe

Ndi madi afhio ane na vhona e one a no nwed?

Madi a mulamboni (muhulu)



Madi o tou gwiwaho

Madi a bommbini

Madi a mabodeloni

Madi a lwanzhe

Madi o vhiliswaho nga gedela



### Kha ri ite nyito

Shuman ni kha zwigwada ni ite filithara ya madi ya u kunakisa madi.  
Thetshellesani nga vhuronwane musi mudededzi wanu vha tshi ni  
talutshedza uri ni tea u ita mini.



### Ni do tea u vha na zwi tevhelolah:

Bodelo la 2 litha la pulasitiki

Madi a re na matope

Mutavha musekene

Thongwana/giravhulu

Tshigero

Madzudzu (khothoniwulu)



### Kha ri nwale

Nomborani maga a u ita filithara ya madi a tshi tevhekana nga ngona.

	Shelani mutavha musekene nga nthia dzudzu.
	Ganamisani bodelo.
	Shelani mutavha mudenya.
	Gerani bodelo tshirahoni nga vhuronwane.
	Shelani madi a re na khungumutavha ngomu.
	Posani thongwana kana giravhulu ngomu bodeloni.



# Kutshilele ku re na mutakalo ngomu

shumela la  
Themo ya 1 – Vhege ya 7 – Bammbiri la u



Kha ri vhale

Vhalani nga iñwe na iñwe ya ndowelo dzi tevhelaho mbuya na mmbi. Arali i ndowelo mbuya ni ite thiki (✓), arali i ndowelo mmbi ni ite tshif'hambano (✗).

Ndowelo	Mbuya	Mmbi
Mudededzi u tea u thusa vhana vha tshi vhala.	✓	✗
Ndi la zwiliwa zwi re na mutakalo ngomu.		
Ndi lat̄a malakati nga fasit̄ere la goloi kana thekhisi.		
Ndi t̄amba mavhudzi tshif'hinga tshot̄he.		
Ndi la malegere manzhi.		
Nala dzanga na n̄devhe dzi dzula dzo kuna		
Ndi t̄amba mano luthihi nga iñwedzi.		
Ndi a dobela malakati nda a posa binini.		
Ndi a t̄amba zwanda musi ndi tshi bva thoilethe.		
Musi ndi tshi hot̄ola kana u atsamula, ndi vhea tshanda kha mulomo.		
Ndi ita nyonyoloso tshif'hinga tshot̄he.		
Ndi t̄wa ndo shuvhama phanda ha TV tshif'hinga tshilapfu.		
Ndi dzula tsini na vhathu vhahulwane vha no daha.		



Itani phosītara nga ndōwelo mmbi kana mbuya.

Kha ri ite nyito



Kha ri የwale

Asesani phosītara yanu. Vhalani tshitatamennde tshiñwe na tshiñwe, ni kone u dzenisa tshifhañuwotshirñweli arali tshitatamennde tshi tshone, na tshifhañuwotshisunyuwi arali tshitatamennde tshi si tshone.



Ee	Hai

Phosītara yanga i na makolokolo nahone yo kuna.

Ndi a takalela u ita phosītara.

Zwo nkondela u ita phosītara yanga.



Bvelani nnđa

- Ni nga kona u fhufha u swika ngafhi? Shumisani vhutambo vhuraru. Vhu fhufheni. Vhu sendedzeleni phanda na phanda vhu tshi siana ni vhone uri ni nga fhufha u swika ngafhi.
- Zwino, humbelani khonani dzanu mbili uri vha dzungudze thambo uri ni i fhufhe.
- Sielisanani u fhufha.



15

# Zwiliwa zwi no sina na zwi sa sini

Themo ya l - Vhege ya g - Bammbiri la u shumela ja



30

Deithi: .....

Kha ri ambe



Ambani nga zwiliwa zwine zwa tea u rothodzwa uri zwi sa sine. Bulani uri ndi zwiliwa zwifhio zwine zwi sa tode u rothodzwa, zwine zwa nga dzula khabodon. Gerani zwifanyiso zwi re kha siatari ja zwigeriwa ni zwi nambatedze kha firidzhi kana kha khabodo.





Kha ri ambe

Ambani nga ndila dzine ra nga tsireledza zwiliwa  
ngadzo kha zwikhokhonono zwi no nga thunzi  
na vhusunzi.



Teacher:  
Sign:  
Date:

# Holodei dza vhurereli na dziṁwevho dza tshipentshela



Kha ri vhale

Vhathu liphasini lothe vha a pembelela holodei dza tchipentshela. Ni do pembelela holodei dzifhio?

Themo ya 1 – Vhege ya 8 – Bammbiri la u shumela la

Nga Khiresimusi (Khirismusi) ri fhiwa zwifhiwa zwinzhi. Na khonani dzashu na mashaka ashu ri a vha fhavho zwifhiwa. Ri na muri wa Khiresimusi ngomu nduni. Ri vhea zwifhiwa fhasi ha uyu muri. Ri a u tama ra tama naledzi thodzini yawo. Nga Khiresimusi ri la zwiliwa zwinzhi zwa u difha.




Ri tou ri Diwali i swika lini. Ndi tshone tshifhinga tshine ra fhiwa malegere manzhi na zwifhiwa zwinzhizwinzhi. Ri paka malegere a si difhi zwone na khekhe mabogisini ra zwi fha vhatu vhane vha da u ri dalela. Ri funga mbone (malammba) thukhu ra dzi vhea u mona na nndu. Ri tama mudi washu ra thuthubisa khirikhethé.



Ri tou ri Hannukah i swika lini wee.  
 Ri do la zwiliwa zwinzhizwinzhi zwi  
 sa difhi zwone. Ri pfana na u la  
 panekuku na dounati. Na zwifhiwa  
 ri a zwi funa. Vhazwala vhashu vha  
 a da u dala. Rothe ri a thusa kha  
 u bika zwiliwa nahone ri a funga  
 makhandela ngomu nduni.

Hu si kale hu do vha hu Eid (Idi).  
 Ndi tou tama uri ngavhe ri tshi  
 fhiwa zwifhiwa. Na khonani  
 dzashu ri do dzi fhavho zwifhiwa.  
 Ri do la khekhe na malegere  
 manzhimanzi. Uri ndi Eid ri zwi  
 vhona nga tshivhumbeo tsha  
 nwedzi. Eid i da nga maduvha  
 (deithi) o fhambanaho nwaha  
 muñwe na muñwe.



Imbani luimbo lune na lu divha  
 lu no yelana na maduvha aya  
 a tchipentshela.



# Khalañwaha

Themo ya 2 – Vhege ya / – Bammbiri la u shumela ja

Kha ri ambe

Lavhelesani zwifanyiso izwi zwa khalañwaha nña. Vhudzani khonani yanu uri ni kona u vhona mini kha tshiñwe na tshiñwe. Bulani uri khalañwaha idzi nña dzi fhambana nga mini.



Ndi khalañwaha ifhio ine na i funesa?

Ndi nga mini ni tshi funesa khalañwaha iyi?

Duvha lanu la mabebo ndi la khalañwaha ifhio?




Iwe duvha hayee!

Na masana au.

U vhone tshela u kule wee!

U muqini wau.



I a vhuya mulobilo,  
Kolongonya kolongonya!  
Nndu khulu dzi na biko,  
Kolongonya kolongonya!



Teacher:
Sign:
Date:

# Khalanwaha n̄a

Gerani zwifanyiso zwa khalanwaha kha zwigeriwa zwi re murahu ha  
bugu. Nambatedzani tshifanyiso tshiñwe na tshiñwe kha dzina la  
khalanwaha i re yone.



Kha ri ite nyito

Themo ya 2 – Vhege ya / – Bammbiri la u shumela la



Fulwi  
Fulwana  
Thangule  
vhuria

**Khubvumedzi**  
**Tshimedzi**  
**Lara**

**Lutavula**



# tshifhefho

Thafamuhwe  
Lambamai  
Shundunthule



Nyendavhusiku

Phando

Luhuhi

# tshilimo



Bvelani nnda

Itani ndowendōwe ya zwikili zwanu zwa bola.

Bammbisani bola kha luvhondo.

Matshani no ima fhethu huthihi ni tshi khou bammbisa bola.

Zwino bammbisani bola i tshi mona na dzibikhoni.




Teacher: \_\_\_\_\_  
Sign: \_\_\_\_\_  
Date: \_\_\_\_\_

# Khalanwaha

Themo ya 2 – Vhege ya 2 – Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri vhale



## Tshilimo

Mutsho u na masana nahone hu a dudela na u fhisa.

Mađuvha ndi malapfu vhusiku ndi vhupfufhi.


Ri dirothodza nga u bammbela kana ra dzula mirunzini.

## Tshifhefho

Mutsho u thoma u rothelela.

Mađari a thoma u nga musuku na u wa mirini.

Zwiñoni zwi pfulutshela mashangoni a no dudela.



## Vhuria

Mutsho u a rothola.

Huriwe fhethu hu wa gambogo kana mahada.

Mađuvha ndi mapfufhi vhusiku ndi vhulapfu.

Zwiñwe zwipuka zwi edela muriha hothe (zwi a dzumbama).

## Lutavula

Mutsho u a dudela.

Zwimela zwi a thoma hafhu u aluwa miri i tshi pupumisa maluvha.

Zwiñoni zwi fhaña zwitaha na u kudzela makumba.






Kha ri ambe

Zwiliwa zwo fhambananaho zwi mela nga khalañwaha dzo fhambananaho. Lavhelesani zwiliwa izwi zwa tshilimo na vhuria. Vhudzani khonani yanu zwine na nga tama u la musi hu tshi fhisa na musi hu tshi rothola.



Zwiliwa zwa  
khalañwaha iñwe  
na iñwe

Vhuria



Teacher:  
Sign:  
Date:

20

# U ambarela mutsho

Themo ya 2 – Vhege ya 2 – Bammbiri ya u shumela ja



Kha ri ole

Olani mutukana na musidzana. Mutukana a ambare zwi ambaro zwi no dudela zwa vhuria ngeno musidzana o ambara zwi no rotholela zwa tshilimo.



Mutukana

Musidzana



Bvelani nnda

- Vheani dzihupu fhasi kana ni ole madanga mavuni.
- Musi mudededzi wanu vha tshi ri ni thamuwe, thamutshelani tshidangani nga milenzhe yothe.
- Musi mudededzi wanu vha tshi ri ni thamuwe, thamutshelani nnda ha tshidanga nga mulenzhe muthihi.
- Tambani openi.
- Shumisani tshipida tsha tshoko kha u ola madanga na zwikwea fhasi.



40

Deithi: .....



Kha ri ambe

Vhudzani khonani yanu uri ri ambara zwiambaro zwifhio nga khalañwaha iñwe na iñwe. Ni takalela u ambara zwiamboro zwifhio?

Talani mutalo u tshi bva kha t̄halutshedzo ya zwiambaro zwine ra ambara hu na mutsho wo raliho.

Kha ri nwale



## U ambarela mutsho

Arali ḫuvha li na vhuhali ri fanelu u ambara miñadzi uri ri ditsireledze.

Musi hu tshi fhisa ri fanelu u ambara zwiambaro zwi no rotholela.

Arali nn̄da hu tshi khou rothola ri fanelu u ambara zwiambaro zwa wulu.

Musi mvula i tshi na ri ḫoda zwambureni na madzhasi a mvula.



Teacher: \_\_\_\_\_  
 Sign: \_\_\_\_\_  
 Date: \_\_\_\_\_

# Zwifhinga zwi a amba

Themo ya 2 – Vhege ya 3 – Bammbiri la u shumela ja



Kha ri vhale



## Tshilimo

Tshilimo vhalimi vha fula mitshelo.

Vhana vha zwipuka vha  
khana vho takala.

Hunzhi shangoni mvula ndi nnzhi,  
i na nga mithathabo na phenyo.

Mahatsi, zwiṭaka na maluvha zwi  
tou titima na u lapfa zwo lapfa.



## Tshimedzi

Nga Tshimedzi miri i tuma lurere.

Shangoni hu vhonala zwiñoni na  
notshi na maluvha manzhi  
na maṭari maswa.

Zwiñoni zwi fhaṭa zwiṭaha  
zwa kudzela makumba.

Vhafuwi vha vhehula nngu dzavho.



## Tshifhefho


Zwiñwe zwipuka zwi vhulunga zwiliwa  
misi zwi tshi lugisela u  
edela vhuria hothe.



Mañari mirini a thoma u vha na  
muvhala wa taða, wa buraweni  
na wa tshitopana.

## Vhuria

Zwiñwe zwipuka zwi edela vhuria  
hothe. Ri ri zwo dzumbama  
(haibaneitha).



Kha ri ñwale

Zwipuka zwi ita mini vhuria? \_\_\_\_\_

Zwipuka zwi ñitsireledza hani kha phepho? \_\_\_\_\_

Ndi lini hune zwinoni zwa humela mashangoni a no dudela zwa thoma u fhat  
zwitaha? \_\_\_\_\_



# U ḥavha ḥawa

Themo ya 2 – Vhege ya 3 – Bammbiri ja u shumela ja



Kha ri ite nyito

Ni tea u vha na

- ḥawa tthanu • sosara
- madzudzu • madi



Zwine na tea u ita

Vheani ḥawa kha dzudzu li re kha sosara.



Kha li dzule lo ḥukala. Vheani sosara kha guvha ja fasitere tshedzani.

Ni lindele no tielela ḥawa yanu vhegeni mbili dzi no tevhela.

Lavhelesani ni vhone uri ḥawa i aluwa nga ndilade.




Lavhelesani tshifanyiso tsha muḥawa uyu.

Musi muḥawa waṇu u tshi vho fana na uyu, ni mbo di ḥwala deithi (duvha).

Deithi	Deithi	Deithi	Deithi

Deithi: .....



Kha ri ite nyito

Itani litambwa nga tshipuka.

Ni nga sumbedza tshivhingwi kana lutura zwi tshi khou kuvhanganya zwiliwa zwa u ja vhuria.



Bvelani nn̄da

Fhufhani sa thambelamadi i  
tshi ya shangoni li no dudela.



Kokovhani fhasi sa ñowa i tshi  
toda fhethu ho khudaho ha u  
dzumbama hone.



Teacher:
Sign:
Date:

23

# Zwipuka: Zwifuwo zwa bulasini

Themo ya 2 – Vhege ya 4 – Bammbiri ya u shumela ja



Kha ri ambe

Lavhelesani tshifanyiso ni ambe nga zwifuwo zwa bulasini zwo fhambananaho zwine na khou zwi vhona.

Ndi tshipuka tshifhio tshine na tshi funesa?

Ri wana mini kha tshinwe na tshinwe tsha zwipuka izwi?





Kha ri nwale

Dzhenisani phindulo dzi re dzone kha thebulu idzi.  
Ro dzula ro ni itela ya u thoma.

	Tshiduna	Thutha
	Tshisadzi	Tsadzi
	Nwana	Ngwana
	Muungo	Bee
	Vhukhudo	Danga

	Tshiduna	
	Tshisadzi	
	Nwana	
	Muungo	
	Vhukhudo	

	Tshiduna	
	Tshisadzi	
	Nwana	
	Muungo	
	Vhukhudo	

	Tshiduna	
	Tshisadzi	
	Nwana	
	Muungo	
	Vhukhudo	



# Bulasini

Themo y<sup>a</sup> 2 – Vhege y<sup>a</sup> 4 – Bammbiri l<sup>a</sup> u shumela l<sup>a</sup>

Kha ri imbe

Lu fana na lwa mafula  
 Too, too, ha Vho Magoda hu na thakha  
 Too, too, ndi thakha ya mini?  
 Too, too, ndi danga l<sup>a</sup> nombe.  
 Too, too, na tshitumba tsha mbudzi.  
 Too, too, dzi tshi lila dzi moo  
 Too, too, dziñwe nga fha l<sup>a</sup>  
 dzi mee  
 Too, too.





Isani phanda na u imba luimbo ulu. Dzhenisani madzina a zwipuka zwi tevhelaho vhuimoni ha kholomo.



Too, too, thutha nga  
fhalā i bee



Too, too, khuhu ndi  
vhukweekwee

Too, too, mbudzi dzone  
dzi mee.



- Dadamalani kha danda ni sa wi.
- Posani bola muyani ni i gavhe ni sa wi.
- Zwino gadani sa bere.
- Phavhamedzani sa sekwa.
- Tshimbilani sa roboto.



# Zwipuka zwa ḫaka




Kha ri vhale



Themo y<sup>a</sup> 2 – Vhege y<sup>a</sup> 5 – Bammbiri <sup>a</sup> u shumela <sup>a</sup>



Ndau ndi nthihi na zwimange. Ndau i dzhiwa sa khosi ya phukha dzothé. Ndau dzi zwima na u vhulaha phukha dzi no nga ntsa na mbidi. Ndau dzi no anzela u zwima ndi dza tsadzi. Dzi zwima na vhusiku nga zwigwada. Ndau dzi pfana na u dzula fhethu hu re khagala nahone hu na hatsi.





Ndou ndi dzone phukha khulwanesa shangoni. Dzi khomboni ya u ngalangadzwa ngauri vhazwimbava vha dzi zwimela mañanga adzo. Nanga dza ndou a dzi imi u aluwa vhutshiloni hadzo hothe. Dzi shumisa misingo yadzo kha u fula hatsi, mitshelo khathihi na u nwa madi. Dzi a kona u <sup>a</sup> 200 kg dza zwiliwa khathihi na u nwa <sup>a</sup> litha dza 190 nga ḫuvha.



Hu na tshaka mbili dza tshugulu – hu na tshugulu ntswu na tshena.

Tshugulu a dici koni u vhona zwavhuđi, fhedzi dici kona nga maanda u nukhedza. Tshugulu ndi khulwane vhukuma lune dza kona na u swika kha tshileme tsha 2 500 kg. Tshugulu dici dzulela u zwimiwa nga vhazwimi na vhazwimimbava. Ri tea u tsireledza tshugulu kha vhazwimi vhane vha dici zwimela mañanga adzo.



Nngwe i a kona u aluwa u swika kha 2 m. Mukumba wayo u na muvhala wa buraweni u songo dombelaho na mavhala matswu a no nga zwitendeledzi. Nngwe i a kona u gonya zwithu lune i si kondelwe nga u zwima nt̄ha ha miri.



ጀari dici dzula nga miłambi. Arali hu na khombo i no khou ḫa, dza tsadzi na vhana vhadzo dici kuvhangana vhukati ha sambi dzo tangiwa nga dza mboho dici tshi dici tsireledza. Dziñwe ᤀari dici a kona u aluwa dza swika kha 1,7 m.

Teacher:	
Sign:	
Date:	

# U dzumbama ha phukha

Themo ya 2 – Vhege ya 5 – Bammbiri ya u shumela ja


Kha ri vhale



Kha ri Ɂiphine



Mudededzi wañu vha do ni  
sumbedza kutambelwe kwa u  
mona na zwidulo.





Kha ri ite nyito

Olaní tshipuka tsha daka. Ni vhudzé khonani yanu uri tshi qidzumba  
nga ndilade.



Teacher:  
Sign:  
Date:

27

# Zwipuka zwa madini

Themo ya 2 – Vhege ya 6 – Bammbiri ya u shumela ja

Kha ri ite nyito

Fhedzisani tshifanyiso nga u dzherisa nyolo kana zwifanyiso zwa zwipuka zwine zwa dzula madini.




# Zwivhumbla zwa Iwanzeni 28




Kha ri ambe

Kha ri lavhelese zwipuka zwo fhambananaho zwi no dzula madini a re na munø.



Hu na zwipuka zwiłuku zwine na zwone zwa dzula matomboni a re mativhani a songo tsesaho.



Themo ya 2 – Vhege y<sup>a</sup> b – Bammbiri <sup>a</sup> b – Bammeli <sup>a</sup> u shumela <sup>a</sup> l<sup>a</sup>

Teacher:
Sign:
Date:

# Zwipuka zwa lwanzeni

Themo ya 2 – Vhege ya 7 – Bammbiri la u shumela ja



Kha ri imbe

Ambani nga zwipuka zwothe zwa lwanzeni zwi re zwifanyisoni izwi.

- Ndi zwipuka zwifhio zwa lwanzeni zwine zwa liwa nga vhatu?
- Ndi zwipuka zwifhio zwa lwanzeni zwine zwa vha na khombo kha vhatu?
- Muvhili wa khovhe wo putelwa na u tsireledzwa nga mini?
- Ni vhona u nga hu do bvelela mini arali madanzhe a nga tshikafhadzwa nga malatwa na milimo?
- Ndi ndila dzifhio dzo fhambananaho dzine dza nga tshikafhadza madanzhe?



Kha ri nwale

Nwalani madzina a zwipuka zwine na vhona u nga zwi dzula milamboni, madamuni kana lwanze kha kholomo tharu dzi re kha thebulu.

Mulamboni	Lwanzeni	Damuni



Kha ri ite nyito Itani kudamu kwañu kwa khovhe.

- Penndani ngomu ha bogisi la zwienda nga muvhala wa lutombo u re na vhudala ni li ladze nga lurumbu.
- Gerani khovhe i re nga murahu ha bugu.
- Nambatedzani iyi khovhe kha bogisi nga theiphi na lutambo.



Bvelani nnnda

- Fhufhani sa tshinoni nga luvhilo na nga u ongolowa.
- Phavhamedzani sa phingwini.
- Fhufhani sa notshi.
- Tshimbilani sa dambatshewka.
- Bambelani sa khovhe.
- Thamuwani sa tshidula.
- Tambani mutambo wa tevhelakhwalasambi
- Tambani mutambo wa tshimangenambevha



Teacher:
Sign:
Date:

30


# Zwipuka zwi no tshimbila na midi yazwo

Themo ya 2 – Vhege ya 7 – Bammbiri la u shumela la



Kha ri vhale

**Tshibode**



No vha ni tshi zwi divha? Ndi a kona u fhelela zwavhudivhuđi kha khamba yanga, nohone a i swiki hune ya si tsha nndingana.

Tshibode ndi tshikokovhi tshine tsha vha na milenzhe miņa ya makwanda na mutsinga na tħoho zwo onyanaho. Tshi tshimbila nga u ongolowa tsho hwala nndu yatsho ya khamba mutanani.

Zwi dzula ngafhi?



Kha ri nwale

Fhindulani mbudziso dici no kwama zwibode zwi no dzula shangoni.

Gamba la tshibode li a kondà kana li a putedzea? \_\_\_\_\_

Gamba la tshibode li tshi tsireledza kha mini? \_\_\_\_\_

Tshibode tshi ita mini musi tsho tshuwa? \_\_\_\_\_

Tshibode tshi la zwiliwade? \_\_\_\_\_

# Khumba

Lavhelesani khamba ya khumba.

Lito

Khamba

Tshiphuphuledzi tshilapfu

Tshiphuphuledzi tshipfufhi

Khando

Kubuli kwa u fema

Khumba i tshimbila nga ndilade?

No no vhuya na doba khamba ya khumba? Ni vhona u nga ho bvelela mini kha khumba munę wayo?

Khamba dza khumba dzi na muvhalađe?

Ni vhona u nga ndi nga mini khumba dzi na khamba?



Kha ri ንwale

Ni vhona u nga ndi dzula ngafhi? Tsini na tshifanyiso, ንwalani uri ndi nga fhaṭa muđi murini; ngomu mavuni kana madini.



31

# Zwipuka zwi no difhatela vhukhudo

Themo ya 2 – Vhege ya 8 – Bammbiri la u shumela ja




Kha ri ite nyito

Livhanyani zwifanyiso zwa zwipuka izwi na zwifanyiso zwa midi yazwo.



Kha ri vhale

**Notshi**



Notshi dici dzula phakhoni.

Dzi fhatla mazhana nga phula.


Dzi vhulunga Zwiliwa mazhanani.

## Vhusunzi

Vhusunzi hu fhaṭa tshaka dzo fhambananaho dza vhukhudo vhuponi hadzo. Lusunzi luṭukutuku lu a kona u gagamisa tshithu tshine tsha lu f'hira kana. Vhu a sevhana arali hu na khombo khathihi na u vhudzana uri zwiliwa zwi ngafhi.



Kha ri nwale



Ni vhona u nga ndi nga mini vhusunzi vhu tshi difhatela vhukhudo? \_\_\_\_\_

Swina la vhusunzi ndi nnyi? \_\_\_\_\_

Vhusunzi vhu shumisa mini kha u fhaṭa vhukhudo? \_\_\_\_\_



Kha ri vhale

## Zwinoni

Zwinoni zwi fhaṭa zwitaha sa vhukhudo khathihi na u kudzela makumba ngomu. Saizi ya tshitaha i langwa nga saizi ya tshinoni.


Zwinoni zwi shumisa mini kha u fhaṭa zwitaha? \_\_\_\_\_


Ndi zwipuka zwifhio zwine zwa vha maswina a zwinoni? \_\_\_\_\_









Dikishinari yanga

A	a	M	m
B	b	N	n
C	c	O	o
D	d	P	p
E	e	Q	q
F	f	R	r
G	g	S	s
H	h	T	t
I	i	U	u
J	j	V	v
K	k	W	w
L	l	X-Z	x-z






P.29





P.30





P.36-37



P.57

